



**GENIO S**

**KRUPS**

# **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**





## SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE NAPOMENE.....	4
2. OPIS APARATA.....	6
3. OSNOVNE KARAKTERISTIKE.....	7
3.1 KONTROLNI PRSTEN S INTUITIVNIM LED LAMPICAMA .....	7
3.2 KAKO UKLJUČITI APARAT .....	7
3.3 HLADNI REŽIM RADA .....	8
4. VRSTE NAPITAKA.....	9
5. PREPORUKE ZA SIGURNU UPOTREBU.....	10
6. ISPIRANJE PRIJE PRVE UPOTREBE.....	11
7. PRIPREMA NAPITKA.....	12
7.1 JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO) .....	12
7.2 DVIJE KAPSULE (NPR. CAPPUCINO) .....	13
8. ČIŠĆENJE.....	15
9. UKLANJANJE KAMENCA NAJMANJE SVAKA 3-4 MJESECA.....	16
10. OTKLANJANJE PROBLEMA.....	18
10.1 NARANDŽASTI SVJETLOSNI POKAZIVAČ ZA UKLANJANJE KAMENCA SE UKLJUČUJE .....	18
10.2 TEČNOST NE IZLAZI - NEMA VODE? .....	18
10.3 TEČNOST NE IZLAZI - DA LI JE KAPSULA BLOKIRANA? .....	19



10.4 TEČNOST NE IZLAZI - DA LI JE MLAZNICA BLOKIRANA? .....	19
10.5 RAZNO .....	20

# 1. SIGURNOSNE NAPOMENE

**Pročitajte sva uputstva i sačuvajte ove sigurnosne napomene. Bilo koja vrsta zloupotrebe aparata može dovesti do potencijalne povrede.**

U slučaju neodgovarajuće upotrebe ili nepridržavanja uputstva, proizvođač ne preuzima odgovornost i garancija prestaje važiti.

**Garancija ne pokriva aparate koji ne rade ili ne rade kako treba jer nisu redovno održavani i/ili ako se nije redovno uklanjao kamenac.**

## NAMIJENJENA UPOTREBA

1. Ovaj aparat je namijenjen za upotrebu isključivo u domaćinstvu. Ne treba ga koristiti za sljedeće namjene i garancijom nije obuhvaćena upotreba u sljedećim situacijama:
  - u kuhinjama za osoblje, u trgovinama, kancelarijama i ostalim radnim okruženjima;
  - na farmama;
  - od strane gostiju u hotelima, motelima i ostalim objektima stambenog tipa;
  - u objektima koji nude prenoćište i doručak;
2. Vaš aparat namijenjen je za kućnu upotrebu isključivo u zatvorenom prostoru koji je na nadmorskoj visini ispod 3400 m.

## ELEKTRIČNO NAPAJANJE

3. Aparat priključite u utičnicu isključivo pomoću uzemljenog priključka. Napon instalacija mora biti isti kao i napon naveden na pločici s podacima. Upotrebom neadekvatnog priključka izgubit ćete garanciju i možete sebe dovesti u opasnost.
4. Da biste se zaštitili od požara, strujnog udara i povreda, naponski kabal, utikač i aparat nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Izbjegavajte prosipanje na utikač. Naponski kabal nikada nemojte dirati mokrim rukama. Nemojte prepuniti spremnik za vodu.
5. U slučaju hitne situacije, odmah izvucite utikač iz utičnice.
6. Izvucite utikač iz utičnice kada se aparat ne koristi.
7. Da biste iskopčali, izvucite utikač iz utičnice. Nemojte povlačiti kabal kako biste izvukli utikač.
8. Kabal ne smije da visi preko ivice stola ili kuhinjske radne površine, niti smije dodirivati vruće površine ili oštre ivice. Pazite da kabal ne visi u zraku (opasnost od spoticanja). Naponski kabal nikada nemojte dirati mokrim rukama.
9. Aparat nemojte koristiti ako ima oštećenja na kablu ili utikaču. Da bi se izbjegla opasnost, oštećeni kabal treba da zamijeni proizvođač, ovlašteni servis ili druga slično kvalificirana osoba. Nemojte koristiti aparat koji ne radi kako treba ili ima bilo kakvih oštećenja. Odmah izvucite utikač iz utičnice. Oštećeni aparat odnesite u najbliži ovlašteni servis koji je odobrila služba za korisnike NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Ako utikač na aparatu ne odgovara utičnici na zidu, servis koji je odobrila služba za korisnike NESCAFÉ® Dolce Gusto® treba stari utikač zamijeniti novim odgovarajućeg tipa. služba za korisnike.

## USLOVI UPOTREBE

11. Aparat uvijek koristite na ravnoj, stabilnoj površini otpornoj na toplotu i udaljenoj od izvora topline ili mjesta gdje može biti izložen prskanju vode.
12. Aparat nemojte koristiti bez posude za otkapavanje i rešetke osim ako koristite veoma visoku šoljicu. Aparat nemojte koristiti za zagrijavanje vode.
13. Aparat nikada ne okrećite naopako.
14. Upotreba pribora kojeg nije preporučio proizvođač aparata može izazvati požar, strujni udar ili povrede.
15. Nemojte ga stavljati na ili blizu vruće plinske ili električne ringle niti u zagrijanu pećnicu.
16. Nemojte stavljati prste ispod ispusta tokom pripreme napitka.
17. Ne dirajte mlaznicu na glavi aparata.
18. Nikada nemojte nositi aparat držeći ga za glavu za ekstrakciju.
19. U držač kapsule ugrađen je trajni magnet. Držač kapsule nemojte stavljati blizu aparata i predmeta koje magnetizam može oštetiti, kao što su kreditne kartice, USB diskovi i ostali memorijski uređaji, video trake, televizori i monitori za računar s katodnim cijevima, mehanički satovi, slušni aparati i zvučnici.
20. Aparat nemojte isključivati tokom uklanjanja kamenca. Isperite spremnik za vodu i očistite aparat kako u njemu ne bi ostali tragovi od sredstva za skidanje kamenca.
21. Ako ste duže vrijeme odsutni, na godišnjem odmoru i slično, aparat morate isprazniti, očistiti i isključiti iz struje. Uključite ciklus ispiranja prije ponovne upotrebe aparata. Pokrenite ciklus za ispiranje prije ponovnog korištenja aparata.
22. Preporučujemo upotrebu NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsula koje su osmišljene i testirane za upotrebu s aparatom NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Kapsule su osmišljene za savršeno međusobno djelovanje s aparatom koje pruža kvalitetu u svakoj šoljici kafe po kojoj je NESCAFÉ® Dolce Gusto® poznat. Svaka je kapsula napravljena za pripremu savršene šoljice kafe i ne može se ponovo koristiti.
23. Nemojte vaditi vruće kapsule golim rukama. Uvijek koristite dršku držača kapsula za odlaganje iskorištenih kapsula.
24. Kada želite pripremiti napitak, držač kapsule uvijek stavite u aparat. Držač kapsule nemojte vaditi prije nego što indikator prestane treperiti. Aparat neće raditi ako držač kapsule nije na svom mjestu.
25. Aparat opremljen ručkom za zaključavanje: može doći do opekotina ukoliko tokom pripreme ručka za zaključavanje ostane otvorena. Ne povlačite ručku za zaključavanje prije nego što svjetla na aparatu ne prestanu treperiti.
26. Iz zdravstvenih razloga, u spremnik za vodu uvijek sipajte svježu vodu za piće.

27. Nakon upotrebe aparata obavezno izvadite kapsulu i očistite njen držač. Svakodnevno ispraznite i očistite posudu za otkapavanje i mjesto predviđeno za kapsulu. Osobe alergične na određene namirnice moraju isprati aparat prema postupku čišćenja.
28. Površina grijača ostaje topla nakon upotrebe i kućišta od plastike mogu biti topla na dodir nekoliko minuta nakon upotrebe.
29. Osobe s ugrađenim pejsmejkerom ili defibrilatorom: Držač kapsule nemojte držati direktno iznad pejsmejкера ili defibrilatora.
30. Aparat se ne smije držati u ormaru kada je u upotrebi.

### DJECA

31. Aparat i kabal držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina starosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom.
32. Aparat smiju koristiti djeca od 8 godina starosti na više i osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe bez iskustva ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva za sigurnu upotrebu aparata i ako su razumjeli koje opasnosti mogu nastati prilikom upotrebe aparata.
33. Ovaj aparat ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, niti osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom osobe zadužene za njihovu bezbjednost ili ako im ta osoba ne da potrebna uputstva. Osobe koje imaju ograničeno ili nemaju nikakvo znanje o radu i upotrebi ovog aparata prvo moraju pročitati i potpuno razumjeti sadržaj uputstva za upotrebu i ako je potrebno trebali bi da od osobe zadužene za njihovu bezbjednosti zatraže dodatne smjernice o radu aparata.
34. Djecu treba nadzirati kako bi se spriječilo da se igraju s ovim aparatom.
35. Aparat ne smiju čistiti niti njime rukovati djeca ukoliko nisu starija od 8 godina i ukoliko ih pritom ne nadzire odrasla osoba.
36. Djeca ne treba da koriste aparat kao igračku.

### ODRŽAVANJE

37. Izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja. Pustite aparat za se ohladi prije stavljanja ili skidanja dijelova, odnosno prije čišćenja aparata. Aparat nikada nemojte čistiti morkom krpom i nemojte ga potapati u bilo koju tečnost. Aparat nikada nemojte čistiti pod tekućom vodom. Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti deterdžente. Aparat čistite isključivo mekanom spužvom/četkom. Spremnik za vodu treba očistiti čistom četkom.
38. Svaki rad, čišćenje i održavanje koje odstupa od inače propisanog, treba izvršiti servis koji je ovlastila služba za NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Nemojte rastavljati aparat i nemojte stavljati bilo kakve predmete u otvore.
39. Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne skidajte poklopac aparata. U aparatu nema dijelova koje može servisirati korisnik. Popravak smije obavljati samo ovlašteni serviser!
40. Za dodatne savjete o tome kako koristiti ovaj aparat, pogledajte uputstvo za upotrebu na [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) ili nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike.

### RECIKLIRANJE

41. Ambalaža je napravljena od materijala koji se mogu reciklirati. Za dodatne informacije o programima reciklaže obratite se lokalnim vlastima. Vaš aparat sadrži dragocjene materijale koji se mogu reciklirati ili ponovno iskoristiti.

### SAMO ZA EVROPSKA TRŽIŠTA: Mislite na životnu sredinu!



Vaš aparat sadrži dragocjene materijale koji se mogu reciklirati ili ponovno iskoristiti.

- Onesite ga na mjesto za prikupljanje otpada ili u ovlašteni servis, gdje će biti zbrinut na odgovarajući način. Evropska Direktiva 2012/19/EZ o otpadu od električne i elektroničke opreme (WEEE) propisuje da se korišteni kućanski aparata ne smiju odlagati u uobičajeni nesortirani komunalni otpad. Stari aparati moraju biti sakupljeni odvojeno radi optimiziranja sortiranja i reciklaže dijelova i kako bi se smanjio utjecaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

## 2. OPIS APARATA



1. Spremnik za vodu
2. Poklopac spremnika za vodu
3. Kontrolni prsten s intuitivnim LED lampicama
4. Drška za zaključavanje
5. Alat za ispiranje
6. Držač kapsule
7. Igla za čišćenje
8. Mlaznica
9. Posuda za otkapavanje

### EKONOMIČAN NAČIN RADA:


Nakon 1 minuta neaktivnosti nakon ekstrakcije. Ako nema ekstrakcije 5 minuta nakon uključivanja. Imajte na umu da aparat i u eko načinu rada još uvijek troši električnu energiju (0,45 W/sat).

### TEHNIČKI PODACI

- BA  
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
- P  
max. 15 bar
- 0,8 L
- ~2 kg
- 5–45 °C  
41–113 °F
- A = 11,21 cm  
B = 27,32 cm  
C = 28,65 cm

## 3. OSNOVNE KARAKTERISTIKE

### 3.1 KONTROLNI PRSTEN S INTUITIVNIM LED LAMPICAMA



1. **Kontrolni prsten**  
Odaberite zapreminu za pripremu napitka
2. **Pokazivač procesa uklanjanja kamenca**  
Na aparatu je potrebno uraditi proces uklanjanja kamenca nakon 300 ekstrakcija
3. **Funkcija XL**  
Pripremite vrlo veliku šoljicu
4. **ODABIR ZA VRUĆE I HLADNO**  
Moguće je podešavanje temperature napitka (2 unaprijed definirane postavke):



Hladno




Vruće




Hladno, ali temperatura vode je i dalje previsoka

5. **Tipka Start/stop**  
Priprema napitka, Start/stop
6. **Prikaz količine**  
Pokazuje napredovanje ekstrakcije pomjerajući se prema dolje od izabrane zapreminu do završetka

### 3.2 KAKO UKLJUČITI APARAT



1  
Pazite na odgovarajući napon mreže kao što je navedeno pod „OPIS APARATA“ na stranici 6. Umetnite utikač u utičnicu.




2  
Pritisnite bilo koju tipku ili okrenite kontrolni prsten da biste pokrenuli aparat.




3  
Aparat se može uključiti i otvaranjem drške za zaključavanje.

### 3. OSNOVNE KARAKTERISTIKE

#### 3.3 HLADNI REŽIM RADA




**Opcija A:** Aparat je isključen.



1 Pritisnite tipku za odabir temperature da biste pokrenuli aparat u hladnom režimu rada. Hladni napitak je moguće pripremiti odmah.


Hladni režim rada se mora koristiti samo za namijenjene hladne proizvode, npr. Cappuccino Ice.




**Opcija B:** Aparat je isključen.




1 Otvorite dršku za zaključavanje. Aparat se automatski uključuje. Pritisnite tipku za odabir temperature u roku od 10 sekundi nakon pokretanja aparata kako biste promijenili na hladni režim rada (plava boja). Hladni napitak je moguće pripremiti odmah.



1 **Opcija C:** Topli napitak je u fazi pripreme ili hladni režim rada nije odabran u roku od 10 sekundi nakon pokretanja aparata. Pritisnite tipku za odabir temperature da biste prešli u hladni režim rada. Tipka za odabir temperature će treperiti plavom bojom kako bi se naznačilo da se aparat treba ohladiti.



2 Da biste ubrzali hlađenje, odaberite nivo 7 na prikazu za zapremine. Pritisnite tipku Start/stop. Aparat će započeti s ispiranjem. Nivo prikaza zapremine se pomjera prema dolje dok ne nestane.




3 Ispraznite šoljicu. Tipka za odabir temperature svijetli postojano plavom bojom kako bi se naznačilo da je aparat ohlađen i hladni napitak se može pripremiti.




# 4. VRSTE NAPITAKA



Podesite posudu za otkapavanje



Odaberite vruće ili hladno



ESPRESSO

**XL**

GRANDE/AMERICANO  
JUTARNJA ŠOJICA





CAPPUCCINO

CAPPUCCINO ICE




① + ②


① + ②



## 5. PREPORUKE ZA SIGURNU UPOTREBU



- Nikada nemojte u spremnik za vodu ulijevati vruću vodu!
- Za ispiranje i pripremu napitaka koristite isključivo pitku vodu.



- Aparat mora uvijek stajati uspravno!




- Nakon završetka pripreme, tipka za odabir temperature i svjetlo prikaza zapremine trepere do 8 sekundi. **Tokom tog vremena ne otvarajte dršku za zaključavanje!** Nakon toga, tipka za odabir temperature svijetli postojano.



- Utikač nemojte dirati mokrim rukama. Aparat nemojte dirati mokrim rukama!



- Nikada nemojte koristiti mokru spužvu. Za čišćenje površine aparata koristite isključivo mekanu lagano vlažnu krpu.



- Ne dodirujte korištenu kapsulu nakon pripreme napitka! Površina je vruća, postoji opasnost od opekotina!



- Mlaznicu nikada ne dodirujte prstom!



- Ne koristite alat za ispiranje za pripremu čaja ili vruće vode.



- AKO SE NEĆE KORISTITI VIŠE OD 2 DANA:** Ispraznite spremnik za vodu, isperite ga, ponovno napunite svježom vodom za piće i stavite ga u aparat. Prije ponovne upotrebe, isperite aparat u skladu sa uputstvima iz 8. „Čišćenje“ na stranici 15, počevši od 4. koraka do 8. koraka.

## 6. ISPIRANJE PRIJE PRVE UPOTREBE




1 Spremnik za vodu napunite svježom pitkom vodom. Stavite ga nazad u aparat. Uklonite posudu za otkapavanje.




2 Otvorite dršku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat. Ispod otvora za kafu podmetnite veliku praznu posudu.




3 Zatvorite dršku za zaključavanje.




4 Koristite kontrolni prsten i odaberite nivo 7 na prikazu zapremine (najviši nivo)



5 Pritisnite tipku Start/stop. Aparat će započeti s ispiranjem.



6 Tipka za odabir temperature i svjetlo prikaza zapremine trepere do 8 sekundi.



7 Pritisnite tipku Start/stop. Aparat će započeti s ispiranjem. Sačekajte da se aparat zaustavi automatski. Tipka za odabir temperature i svjetlo prikaza zapremine trepere do 8 sekundi.




8 Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Ponovno ubacite držač kapsule.



9 Ispraznite posudu. Spremnik za vodu napunite svježom pitkom vodom. Spremnik ponovo stavite u aparat. Ponovno ubacite posudu za otkapavanje. Aparat je spreman za upotrebu.

## 7. PRIPREMA NAPITKA

### 7.1 JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO)



Prilagodite položaj posude za otkapavanje. Postavite šoljicu odgovarajuće veličine na posudu za otkapavanje. Vrijedi „VRSTE NAPITAKA“ ili pakiranje. Provjerite da li se u spremniku za vodu nalazi dovoljno svježe vode za piće.




Otvorite dršku za zaključavanje. Aparat se automatski uključuje. Tipka za odabir temperature treperi za vrijeme zagrijavanja aparata približno 40 sekundi. Nakon toga, tipka za odabir temperature svijetli postojano crvenom bojom. Aparat je spreman za upotrebu.




Uvjerite se da alat za ispiranje nije unutra. U držač kapsule stavite kapsulu. Stavite ga nazad u aparat. Zatvorite dršku za zaključavanje.



Koristite kontrolni prsten da biste podesili zapreminu u skladu sa brojem segmenata prikazanom na kapsuli ili odaberite željenu zapreminu prema vlastitom ukusu. Odaberite XL napitak za ekstra veliku šolju. Sačekajte oko 1,5 min ako želite pripremiti još jednu ekstra veliku šolju.



Pritisnite tipku Start/stop. Započet će priprema napitka. **Ne otvarajte dršku za zaključavanje tokom ekstrakcije.** Pričekajte dok ekstrakcija ne završi. Aparat automatski zaustavlja pripremu napitka. Ekstrakcija se može zaustaviti ručno u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku start/stop.



Nakon završetka pripreme, tipka za odabir temperature i svjetlo prikaza zapremine trepere do 8 sekundi. **Tokom tog vremena ne otvarajte dršku za zaključavanje!**



Nakon što se ekstrakcija završi otvorite dršku za zaključavanje. Uklonite šoljicu s posude za otkapavanje.




Izvadite držač kapsule. Izvadite iskorištenu kapsulu. Stavite iskorištenu kapsulu u korpu za otpatke.



Isprite obje strane držača kapsule svježom pitkom vodom. Osušite držač kapsule. Stavite ga nazad u aparat. Uživate u napitku!

## 7. PRIPREMA NAPITKA

### 7.2 DVIJE KAPSULE (NPR. CAPPUCINO)




Prilagodite položaj posude za otkapavanje. Postavite šoljicu odgovarajuće veličine na posudu za otkapavanje. Vidjeti „VRSTE NAPITAKA“ ili pakiranje. Provjerite da li se u spremniku za vodu nalazi dovoljno svježe vode za piće.




Otvorite dršku za zaključavanje. Aparat se automatski uključuje. Tipka za odabir temperature treperi za vrijeme zagrijavanja aparata približno 40 sekundi. Nakon toga, tipka za odabir temperature svijetli postojano crvenom bojom. Aparat je spreman za upotrebu.




Uvjerite se da alat za ispiranje nije unutra. U držač kapsule stavite prvu kapsulu. Stavite ga nazad u aparat. Zatvorite dršku za zaključavanje.



Koristite kontrolni prsten da biste podesili zapreminu u skladu sa brojem segmenata prikazanom na kapsuli ili odaberite željenu zapreminu prema vlastitom ukusu. Odaberite XL napitak za ekstra veliku šolju. Sačekajte oko 1,5 min ako želite pripremiti još jednu ekstra veliku šolju.



Pritisnite tipku Start/stop. Započet će priprema napitka. **Ne otvarajte dršku za zaključavanje tokom ekstrakcije.** Pričekajte dok ekstrakcija ne završi. Aparat automatski zaustavlja pripremu napitka. Ekstrakcija se može zaustaviti ručno u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku start/stop.



Nakon završetka pripreme, tipka za odabir temperature i svjetlo prikaza zapremine trepere do 8 sekundi. **Tokom tog vremena ne otvarajte dršku za zaključavanje!**



Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Izvadite iskorištenu kapsulu. Stavite iskorištenu kapsulu u korpu za otpatke.




U držač kapsule stavite drugu kapsulu. Stavite ga nazad u aparat. Zatvorite dršku za zaključavanje.




Koristite kontrolni prsten da biste podesili zapreminu u skladu sa brojem segmenata prikazanom na kapsuli ili odaberite željenu zapreminu prema vlastitom ukusu.

## 7. PRIPREMA NAPITKA

### 7.2 DVIJE KAPSULE (NPR. CAPPUCINO)



10 Pritisnite tipku Start/stop. Započet će priprema napitka. **Ne otvarajte dršku za zaključavanje tokom ekstrakcije.** Pričekajte dok ekstrakcija ne završi. Aparat automatski zaustavlja pripremu napitka. Ekstrakcija se može zaustaviti ručno u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku start/stop.



11 Nakon završetka pripreme, tipka za odabir temperature i svjetlo prikaza za zapremine trepere do 8 sekundi. **Tokom tog vremena ne otvarajte dršku za zaključavanje!**



12 Kada svjetlosni indikator svijetli zeleno, otvorite dršku za zaključavanje. Uklonite šoljicu s posude za otkapavanje.




13 Izvucite držač kapsule. Izvadite iskorištenu kapsulu. Stavite iskorištenu kapsulu u korpu za otpatke.



14 Ispreite obje strane držača kapsule svježom pitkom vodom. Osušite držač kapsule. Stavite ga nazad u aparat. Uživajte u napitku!

## 8. ČIŠĆENJE



Isperite i očistite spremnik za vodu. Po potrebi koristite čistu četku i deterđent za pranje suđa. Nakon toga posudu napunite svježom pitkom vodom i stavite je nazad u aparat. Spremnik za vodu ne smijete prati u mašini za pranje suđa!



Isperite posudu za otkapavanje i alat za ispiranje svježom pitkom vodom. Očistite posudu za otkapavanje čistom četkom. Alternativno operite tacnu za otkapavanje u mašini za posude.



Obe strane držača kapsule očistite deterđentom za pranje suđa i svježom pitkom vodom. Možete ga oprati i u mašini za pranje suđa. Nakon toga držač kapsule osušite. Očistite glavu aparata oko mlaznice čistom mekanom vlažnom krpom.



Otvorite dršku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat. Zatvorite dršku za zaključavanje. Uklonite posudu za otkapavanje. Ispod otvora za kafu podmetnite veliku praznu posudu.




Koristite kontrolni prsten i odaberite nivo 7 na prikazu zapremine (najviši nivo). Pritisnite tipku Start/stop. Aparat će započeti s ispiranjem.



Ispraznite i očistite posudu. **Upozorenje: Vruća voda!** Rukujte oprezno!



Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Čuvajte na sigurnom mjestu za kasnije čišćenje ili uklanjanje kamenca. Ispraznite vodu iz spremnika.



Isključite aparat. Izvucite utikač iz utičnice! Aparat očistite mekanom vlažnom krpom. Nakon toga, aparat osušite mekanom suhom krpom.

## 9. UKLANJANJE KAMENCA NAJMANJE SVAKA 3–4 MJESECA



[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)

Koristite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tečnost za uklanjanje kamenca. Ako želite poručiti, pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili idite na NESCAFÉ® Dolce Gusto® internetsku stranicu.



Nemojte koristiti sirće za uklanjanje kamenca!



Izbjegavajte kontakt tečnosti za uklanjanje kamenca s bilo kojim dijelom aparata.



Nemojte isključivati aparat iz utičnice tokom uklanjanja kamenca!




1 Ako se uključi narandžasti svjetlosni pokazivač za uklanjanje kamenca, ili ako napitak izlazi sporije nego što je to uobičajeno (čak i u kapima), ili ako je hladniji nego što je to uobičajeno, iz aparata treba ukloniti kamenac.




2 Ispraznite vodu iz spremnika. U mjerne posudi pomiješajte 0,5 litara svježe pitke vode sa sredstvom za uklanjanje kamenca. Otopinu za uklanjanje kamenca ulijte u spremnik za vodu i stavite spremnik u aparat.




3 Otvorite dršku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat. Zatvorite dršku za zaključavanje. Ispod otvora za kafu podmetnite veliku praznu posudu.



4 Da biste ušli u režim uklanjanja kamenca, odaberite XL i kontrolni prsten okrenite četiri puta u smjeru kazaljke na satu dok LED lampica za uklanjanje kamenca ne počne treperiti.




5 Pritisnite tipku Start/stop. Aparat započinje s procesom uklanjanja kamenca. Segmenti za prikaz zapremine se pomjeraju od vrha prema dolje do 4. nivoa. Aparat vrši proces uklanjanja kamenca vrućom vodom u start-stop načinu rada. Aparat prestaje sa uklanjanjem kamenca kada je spremnik za vodu prazan.



6 Kako bi se omogućila najbolja efikasnost kod uklanjanja kamenca, aparat je na režimu zadržke približno 2 minute. Nivo prikaza za zapremine se pomjera prema dolje dok ne nestane.




## 9. UKLANJANJE KAMENCA NAJMANJE SVAKA 3–4 MJESECA




7 Segmenti za prikaz zapremine trepere (4. nivo).



8 Ispraznite i očistite posudu. Isperite i očistite spremnik za vodu. Po potrebi koristite čistu četku i deterdžent za pranje suđa. Spremnik za vodu napunite svježom pitkom vodom i umetnite ga u aparat. Postavite posudu ispod otvora za napitak.



9 Pritisnite tipku Start/stop. Aparat neprestano ispir vrućom vodom. Nivo prikaza zapremine se pomjera prema dolje dok ne nestane. Aparat prestaje sa ispiranjem kada je spremnik za vodu prazan.



10 Pokazivač procesa uklanjanja kamenca se isključuje, odabir temperature treperi i pali se postojano crveno svjetlo kada je aparat spreman za upotrebu.



11 Uklonite posudu. Ispraznite i očistite posudu. Izvucite držač kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Čuvajte na sigurnom mjestu za kasnije čišćenje ili uklanjanje kamenca. Isprite obje strane držača kapsule svježom pitkom vodom. Ponovno ubacite držač kapsule.



12 Aparat očistite mekanom vlažnom krpom. Nakon toga, aparat osušite mekanom suhom krpom.

## 10. OTKLANJANJE PROBLEMA

### 10.1 NARANDŽASTI SVJETLOSNI POKAZIVAČ ZA UKLANJANJE KAMENCA SE UKLJUČUJE




Narandžasti svjetlosni pokazivač za uklanjanje kamenca se uključuje.

1



To znači da iz aparata treba ukloniti kamenac. Da biste to uradili, molimo vas da slijedite uputstva za uklanjanje kamenca. Vidjeti 9. „Uklanjanje kamenca najmanje svaka 3–4 mjeseca“ na stranici 16.

### 10.2 TEČNOST NE IZLAZI – NEMA VODE?



Priprema napitka prestaje prijevremeno za vrijeme isticanja, ili nikako ne započinje. Pokazivač količine treperi na trenutnom nivou. Tečnost ne izlazi: Spremnik za vodu je možda prazan.


1




Provjerite da li se u spremniku za vodu nalazi dovoljno svježe vode za piće. Ako ne, dopunite svježom pitkom vodom i ponovo pritisnite tipku start/stop da nastavite s pripremom. Ako tekućina još uvijek ne izlazi, vidite 10.3 "TEČNOST NE IZLAZI - DA LI JE KAPSULA BLOKIRANA? ".

## 10. OTKLANJANJE PROBLEMA

### 10.3 TEČNOST NE IZLAZI - DA LI JE KAPSULA BLOKIRANA?



Tečnost ne izlazi: Kapsula može biti začepljena i pod pritiskom.



1  
Aparat mora uvijek stajati uspravno! Ponovo pritisnite tipku start/stop da biste zaustavili pripremu. Ne vadite utikač iz utičnice!




2  
Nemojte piti kafu! Otvorite dršku za zaključavanje. Aparat ispušta pritisak. Izvadite držač kapsule. Stavite iskorištenu kapsulu u korpu za otpatke.



3  
Pokušajte pustiti aparat da radi bez kapsule. Ako teče voda, to pokazuje da je kapsula neispravna. Samo upotrijebite drugu kapsulu. Ako ne, nastavite na 10.4 „TEČNOST NE IZLAZI - MLAZNICA JE BLOKIRANA?“


### 10.4 TEČNOST NE IZLAZI - DA LI JE MLAZNICA BLOKIRANA?



Tečnost ne izlazi: mlaznica je možda blokirana i pod pritiskom.



1  
Uvjerite se da je posuda za otkapavanje prazna. Izvadite iglu za čišćenje. **Iglu držite izvan dohvata djece!**



2  
Izvadite držač kapsule. Otvorite dršku za zaključavanje. Očistite mlaznicu iglom za čišćenje. Slijedite upute u 9. „Uklanjanje kamenca najmanje svaka 3–4 mjeseca“ na stranici 16.

## 10. OTKLANJANJE PROBLEMA


### 10.5 RAZNO



Aparat nije moguće uključiti.



1  
Provjerite je li utikač ispravno stavljen u utičnicu. Ako jeste, provjerite je li utičnica pod naponom.



2  
Ako se aparat još uvijek ne može uključiti, pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike. Za brojeve službe za korisnike pogledajte zadnju stranicu.




Napitak prska kroz otvor za kafu.



1  
Pritisnite tipku start/stop da zaustavite pripremu. Izvucite držač kapsule. Stavite iskorištenu kapsulu u korpu za otpatke.



2  
Očistite držač kapsule. Stavite novu kapsulu u držač i stavite ga nazad u aparat.




Ako napitak izlazi sporije nego što je to uobičajeno (čak i u kapima), ili ako je hladniji nego što je to uobičajeno, iz aparata treba ukloniti kamenac.




1  
Da biste to uradili, molimo vas da slijedite uputstva za uklanjanje kamenca. Vidjeti 9. „Uklanjanje kamenca najmanje svaka 3–4 mjeseca“ na stranici 16.

## 10. OTKLANJANJE PROBLEMA


### 10.5 RAZNO



Tipka za odabir temperature treperi brzo.




1  
Provjerite je li kapsula blokirana, vidjeti 10.3. „Tečnost ne izlazi - da li je kapsula blokirana?“ na stranici 19. Izvucite utikač iz utičnice i pričekajte 20 minuta. Nakon toga ponovno priključite napojni utikač u utičnicu i uključite aparat.




2  
Ako tipka za odabir temperature i dalje treperi brzo, pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike. Za brojeve službe za korisnike pogledajte zadnju stranicu.



Voda se nakuplja ispod ili oko aparata. Čista voda curi oko držača kapsule tokom pripreme napitka.



1  
Izvucite utikač iz utičnice!



2  
Pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili idite na NESCAFÉ® Dolce Gusto® internetsku stranicu. Za brojeve službe za korisnike pogledajte zadnju stranicu.



Voda prska iz otvora za kafu tokom ispiranja ili uklanjanja kamenca.



1  
Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat.



KRUPS®



BROJEVI SLUŽBE ZA KORISNIKE

AR 0800 999 81 00  
BR 0800 7762233  
CA 1 888 809 9267  
CH 0800 86 00 85  
CL 800 213 006  
CO 01800-05-15566  
CR 0-800-542-5444  
DO (809) 508-5100  
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)  
GT 1-800-299-0019  
HN 800-2220-6666  
MX 800 365 2348  
NI 1-800-4000  
PA 800-0000  
PE 80010210  
PY 0800-112121  
TI (868) 663-6832  
US 1-800-745-3391  
UY 0800-2122



AT 0800 365 23 48  
BE 0800 93217  
BG 0 700 10 330  
CZ 800 135 135  
DE 0800 365 23 48  
DK 80 300 100  
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21  
FI 0800 0 6161  
FR 0 800 97 07 80  
GB 0800 707 6066  
GR 210 6371000  
HR 0800 600 604  
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385  
IT 800365234  
KZ 8-800-080-2880  
LT 8 700 55 200  
LU 8002 3183  
LV 67508056  
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200  
MT 80074114  
NL 0800-3652348  
NO 800 80 730  
PL 0800 174 902  
PT 800 200 153  
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135  
SR 0800 000 100  
SV 020-299200  
TR 0800 211 02 18  
4 44 31 60  
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10  
ZA 086 009 6116  
+27 11 514 6116  
AU 1800 466 975  
NZ 0800 365 234

AE 800348786  
BA 0800 202 42  
CN 4006304868  
HK (852) 21798999  
ID 0800 182 1028  
IL 1-700-50-20-54  
JO +96265902997  
JP 0120-879-816  
KR 080-234-0070  
KW +965 22286847  
LB +9614548593  
ME 020 269 902  
Middle East: +97143634100  
MY 1800 88 3633  
PH 898-0061  
PK 0800-62282  
QA +97444587615  
RU 8-800-700-79-79  
SA 8008971971  
SG 1 800 836 7009  
SI 080 45 05  
TH 1-800-295588  
0-2657-8601  
TW 0800-000-338  
VN 1800 6699